

HELP MONTEVIDEO

PAKET ZA 15
DANAPAKET SA OSNOVnim SLOTHOM KAVIĆEM
Društveni mediji i preuzimanje paketa
Slothe je uvođenje u novi svet. Pomoći je
osnovni princip našeg života. Uz pomoći
možemo da se poboljšamo i da budemo
bolji ljudi. Što je potrebito za dobro
život?

Sa sajta Help Montenegro

Salihović mobilisala Kolašince

Biznismenka nastanjena u Kolašinu pokrenula sajt Help Montenegro

Help Montenegro je sajt, koji je, prije dva dana, kreirala biznismenka Jasmina Salihović sa idejom da pozove svoje prijatelje iz Švajcarske da doniraju, kako bi pomogli porodicama iz Kolašina, najviše pogodenim trenutnim stanjem. Salihović, koja je uspješna poslovna žena u Švajcarskoj, po nekoliko mjeseci godišnje živi i radi u Kolašinu, a do sada je raznim projektima više puta pomogla svojim sugrađanima.

„Izolovana u Kolašinu, sa svoje troje dece, osećam se zahvalnom što imam dovoljno resursa da prehranim porodicu. Međutim, svakodnevno sam i svjesna da druge porodice, bliske mojoj, koje se suočavaju sa teškom situacijom, nemaju minimum sredstava za život. Ovim putem želim da pozovem u pomoć sve moje švajcarske prijatelje i porodicu. Ne možemo ostaviti ljude bez sredstava za život. Molim vas pomozite mi da pružimo minimum solidarnosti, koju svi trebamo dati drugima“, poručila je Salihović na sajtu.

Samo nekoliko sati nakon što je sajt Help Montenegro profunkcionisao, stigle su, kaže ona za „Vijestim“ i prve donacije. U narednim danima očekuje ih još više. Ideja

500

novih porodica svakog dana, prema zvaničnim podacima, se javlja za pomoć. Od 4.750 porodica kojima je potrebna pomoć u cijeloj Crnoj Gori, samo polovina njih je do sada tu pomoći i dobila“, napisala je Salihović na svom sajtu.

joj je da, zahvaljujući novcu, koji prikupi na taj način, u Kolašinu napravi svojevrsnu „banku hrane“ u centru grada, gdje će najugroženije porodice i pojedinci moći moći da dodu po najosnovnije namirnice. Kaže da će svaki euro biti pretvoreno u hranu i higijenske proizvode, a o načinu raspodjela ubrzo će se dogovoriti sa Oštinskim timom za zaštitu i spašavanje.

Prijatelje i ostale građane Švajcarske pozvala je da doniraju 50, 100 ili 200 eura. Objasnila je da se sa 50 eura „može pomoći starijim osobama da prezive bar jednu nedelju, čak i više, bez izlaska van svojih domova“. Sa 100 eura, napisala je Salihović, „može se pomoći porodici sa djecom i specifičnim potrebama“.

D.S.

„Ideja je da se paketi sa hranom, za najmanje 15 dana, podijele djeci i porodicama iz ruralnih sredina pogodenih krizom. Naravno, i onima u gradu kojima je to potrebno. Crveni krst Crne Gore već radi odličan posao, ali im nedostaju resursi.

Vukčević: Niže nije teško kad pomaže ljudi

Damira Kalač

Fotografiju mladića u uniformi Crvenog krsta, dok prelazi staru željezni most u Rijeci Piperskoj i preko ramena nosi vreću brašna, sa oduševljenjem su prethodna dva dana dijelili korisnici društvenih mreža.

„Za naše volontere nema prepreka da bi stigli do ugroženih“, objavio je i Crveni krst na Twitteru, uz fotografiju snimljenu na mostu na sajlama preko rijeke Morače.

Mladić na fotografiji, Filip Vukčević iz Podgorice, student je vizuelnih umjetnosti, a u Crvenom krstu volontira već pet godina. Na poziv redakcije, u pondjeljak oko 16 sati, zamolio je da se čujemo kasnije jer pristižu novi pozivi, zadaci i obaveze na terenu.

„Nosili smo humanitarnu pomoć za članove jedne porodice, žena je htjela da ona prede most i preuzeće paket, počela je da pada i kiša, ali nisam mogao da to dozvolim da ona sama preko mosta u tim uslovima nosi namirnice“, ispričao je Vu-

čević „Vijestima“. Skromno je objasnio da ne vidi ništa posebno u tome što je, da bi dostavio pomoć, prelazio preko mosta koji

mnogima izgleda kao da će svakog časa da se uruši. Most u Rijeci Piperskoj za mnoge je atrakcija i teško da bi se usudili da ga pređu.

Ali, mještani godinama preko tog mosta rutinski prenose potrepštine za domaćinstvo. Most je godinama bio i jedina veza sa gradom

Budite dobro, čitajte mnogo

Profesori Filološkog fakulteta preko interneta informišu studente

nekoliko najkomforntnijih digitalnih platformi, a najveći dio profesora je odmah odabrao komunikacioni kanal koji najviše odgovara njihovim ličnim afinitetima i zahtjevima njihovih predmeta“, kazala je Jovović.

„Zahvaljujući prirodi humanističkog fakulteta moguće je realizovati veoma efikasnu nastavu na daljinu. Informatička služba Univerziteta Crne Gore je brzo reagovala i ponudila

fakulteta, kako je kazala, imaju obavezu da preko elektronske prepiske ili obavještenja na sajtu informišu studente o nastavnom procesu, a pojedini koriste i društvene mreže, u zavisnosti od ličnog izbora. Neminovno je, smatra ona, da treba razmišljati o rea-



Filološki fakultet